

САНА ОЛОХ

Х а н а т
1931 снл алтынны
ыйтан тахоар

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЙ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

№ 151(5507)

1980 снл. Ахсынны 16 күнэ
оптуорунньун

Сыаната
2 харчы

СҮӨСҮҮҮТТЭР БҮТҮН СОЮЗТААБЫ КУОТАЛААБЫЛАРА

ССКП КК, ССРС Министрдерин Совет, ПСВСКС уонна ЫБСЛКС КК «Сүөһү кыстыгынын сүтүннэлээхтик аһаар, 1980—1981 сыллардаары кыстын көмүгөр сүөһү итинттин бородуукталарын өгөрөн таһаарынын, атылааһын элбэттинерэр иһин сүөһү итинттин үлэһиттэрин Бүтүн Союзтаары социалистическай куоталааһыларын төһитэр түһунан» Уураах ылынылар. Куоталааһы «Адыһах ороскуотунан бастың хаачыстыбалаах элбэх бородууксуйаны биэрэрин!» диин лозунунан ытыллыра.

Бүтүн Союзтаары социалистическай куоталааһы кыйылылаахтарынан сүөһү кыстыгынын тэрээһиннээхтик аһаарыт, эти, үтү, сыммыты, түүнү уонна атын бородууксуйаны өгөрөн таһаары итиннэ государственна атылааһын былааннарын уонна социалистическай элбэтэ-

лиэтибэлэрин толорууга үрдүк көрдөрүүлэри ситиспит, ити бородуукталары өгөрөн таһаары итиннэ атылааһын үүлүүтүн, ааспыт снл таһаарнаах көмүгөдөр сүөһү ахсаана элбэттинн уонна аһы-уолу биэрнэ урдэһинин хаачыйыт республикалар, кыраайдар, уобаластар, автономнай уокуруктар, оройуоннар, колхозтар, совхозтар, тыа хаһаайыстыбатын государственнай предриятиелара итиннэ төһитэлэр, сүөһү итэр-биригээдэлэр уонна фермалар аарылмахтара диин быһаарыллына.

Кыйылылаахтары наһараадалааһынга ССКП КК, ССРС Министрдерин Советы, ПСВСКС уонна ЫБСЛКС КК 1300 Бочуотунай Грамоталара олохтоннулар. Куоталааһы кыйылылаахтарын моральнай уонна материалый көүлээһин атын да дыһааллара баһааннхлар.

Сүөһү итинттин үлэһиттэрин Бүтүн Союзтаары социалистическай куоталааһыларын түһүктөрө 1980 снл төрдэс кварталааһы уонна 1981 снл бастагы агарынааһы көрдөрүүлэри учуоттаан туран 1981 снл от ыйын 1 күнүнээри турутууна таһаарылмахтара.

ССКП Кини Комитета, ССРС Министрдерин Совет, ПСВСКС уонна ЫБСЛКС КК тыа хаһаайыстыбатын үлэһиттэрэ, Бүтүн Союзтаары социалистическай куоталааһыга киирсэн, ССКП XXVI съезин дэстэһинэйдик көрсөргө баһамнэн туран, эти, үтү, сүөһү итинттин аһын да бородуукталарын өгөрөн таһаарыны элбэтнэ саһа кыйылылары ситисхтөрө итиннэ уон биһирэс патылетка бастагы сылын соруудахтарын толорууга байлалары кылааттарын киллэрнэхтэра диин бигэ аради биллэрдилэр.

(ССТА).

ССКП XXVI съезин көрсө Пятилеткаға — ударнай финиһи!

Сүөсүһүт бастагы ситиһитэ

Кыстыкка киирингэ Эрилик Эристин аатынан совхоз Хадаардаабы отделениетын сапатта Пелагея Андреевна Катакинова 51 борооскуну туттарбыта.

Сүөсүһүт кыстын иһин ыйыгар борооскуларын сүүкнөөбү орто эбиллэлэрин 814 граммга төрдөд, хас бириднэлэрин 48,1 кг төлөһүтэ. Бу күнүгэ норуот бүтүүнүн дүүллэһинитгэр таһаарыллыт «1981—1985 сылларга уонна 1990 сылга диэри көмүгэ ССРС экономической уонна социальной сөйдөһүн сүрүн туһаайылар» диин ССКП КК партия XXVI съезингэр бырайыагы кини истиг биһирэбиллээн көрүстэ.

Бастың сүөсүһүт, ити сүһкэн суолталаах доһууонунан өрө хүүрдүлээн, ССКП учараттаах съезин оһо үрдүк ситиһинлэрдээх көрсөргө соруктанар.

Л. НАХСЫЛОВА.



«Чурапчы» совхоз Сылаһаабы отделениетын «Чолбон» комсомольскай-ыччат ферматыгар нэргэһин Анна Афанасьевна уонна Дмитрий Петрович Никифоровтар — тутаах үлэһиттэр. Анна Афанасьевна былырын саһа төрөөбүт тигэһэлэри туттарбытара. Кыстык иһин ыйыгар бириднэлэрэ 171 кг үтү биэрдиэр. Үтүөкүнээх үлэһит соруудаһын 107 бырыһыан төлөрдө. Оттон Дмитрий Петрович уолун Диманы илдьэ сылдьан сайын 200-тэн таһса ынахта бостууһаабыта. Билгити бу фермада рабочай. Бастың үлэһиттэр ССКП КК партия XXVI съезингэр бырайыагы үрдүк өрө көтөүллүүнэн, диир астыһынан көрүстүлэр.

СНИМОККА: нэргэһин Никифоровтар.

П. Оконешиков фотота.

БИИР САНААНАН

1980 снл ахсынны 14 күнүгэр, баскыйыанньада, Чурапчы сельснэй Советигэр барбыт депутаттар онуларыгар быбардар үрдүк өрө көтөүллүү быһытылар-майгытыгар ытылыннылар.

18 №-дээх быбардыр уокурукка Максимов Михаил Михайлович, 19 №-

дээх быбардыр уокурукка Борисова Анна Александровна, 22 №-дээх быбардыр уокурукка Иванова Прасковья Степановна, 27 №-дээх быбардыр уокурукка Дьяковская Петр Прокопьевич, 34 №-дээх быбардыр уокурукка Ефграфов Григо-

рий Николаевич, 35 №-дээх быбардыр уокурукка Трофимов Дмитрий Денисович, 36 №-дээх быбардыр уокурукка Барашков Иван Романович, 48 №-дээх быбардыр уокурукка Макаров Семен Дмитриевич иһин быбардыр уокурукка Дьяковская Петр Прокопьевич, 34 №-дээх быбардыр уокурукка Ефграфов Григо-

Эдэр дэргэ үтүө холобур

Субуруускай аатынан совхоз Соловьевтаабы отделениетын «Сердаган» комсомольскай-ыччат ферма коллектива сыл ааспыт ыйдарыгар фуражнай ынах ахсыттан 1631 кг үтү ыан былаанын эриг-дэхси толорон иһэр.

Ферма старшайа, оройуон биллнлээх ыанньыксыга Анна Львовна Сергеева быйыл ынаһын ахсыттан иккилин аһартонна үрүг илгэни ылар эбэ-һэстэлибэлээрин сэтгнэһи түмүгүнэн 2446-лыыг ыан, балкэтэммит кирбиһин лаппа аһарар кыахтаһа.

Ити—эдэр дэргэ үтүө холобур.

Д. ДМИТРИЕВ.

Тэтимнэрин ыһыктыбаттар

Опыттаах ыанньыксыт Аграфена Гаврильевна Егорова сөһайар Кыстың Кугда ферматын бастагы корпуһун коллектива, сыл ааспыт 11 ыйыгар хас бириднэ фуражнай ынахтан 1821-дин кг үтү ыан, бу да сөһуһа Карл Маркс аатынан совхоз Болугурдаабы отделениетын фермаларын куоталааһыларыгар бастаата.

Ферма старшайа бэйэтэ ити кэмгэ ынаһын ахсыттан 2446-лыы кг үрүг илгэни ылан оройуон нэстэвниктары ортотугар иккис үчүгэй көрдөрүүлэни. Биһиги общ. көрр.

БОЧУОТ ДУОСКАТА

Общественная сүөһү 1980—1981 сс. кыстыгынын ыйыгар сүөһү итинттигэр, киниттэн бородууксуйаны ылыны уонна сөзүөһүкалааһын элбэтнэ социалистическай куоталааһыга үрдүк көрдөрүүлэри ситиспит ыанньык совхозтар, отделениелар, биригээдэлэр, ыанньык фермалара уонна борооску көрөр звенолар, бириднлээн ыанньыксыттар уонна борооску көрөөччүлэр оройуоннаабы Бочуот дуоскатыгар таһаарылаллар:

СОВХОЗТАРТАН

Карл Маркс аатынан совхоз (директор Васильев Е. Е., партком секретара Оконешиков М. С., профсоюз рабочкомун председателэ Трофимов Я. С.)

«Чурапчы» совхоз (директор Аммосов И. И., партком секретара Леонтьева М. С., профсоюз рабочкомун председателэ Филиппов И. И.)

ОТДЕЛЕНИЕЛАРТАН

Болугур отделениета (управляющей Ефимова А. П., партийнай тэригтэ секретара Дюдорова М. М., местком председателэ Абрамова М. Х.).

Хадаар отделениета (управляющей Терасова П. П., партийнай тэригтэ секретара Посельская В. Ф., местком председателэ Дьяковская Н. И.).

Мугудай отделениета (управляющей Пермякова Н. Д., партийнай тэригтэ секретара Сивцев Г. Н., местком председателэ Васильев И. Е.).

БИРИГЭЭДЭЛЭРТЭН

Толоон биригээдэтэ (биригэдьир Ноговицын С. С.).

Маралаай биригээдэтэ (биригэдьир Пермяков Н. Д.).

ЫАННЬЫК ФЕРМАЛАРТАН

Үрэх Күөрт фермата (Одүүлун отделениета, старшай Капитанова З. Д.)—кыстык иһин ыйыгар хас бириднэ фуражнай ынахтан ортотунан 268 кг үтү ыан былаанын 20,1 бырыһыан аһарбытын иһин.

«Кэнчээрн» ферма (Хадаар отделениета, старшай Сефронова А. В.)—фуражнай ынах ахсыттан 248-тыы кг үтү ыан былаанын 24,9 бырыһыан аһарбытын иһин.

«Кэкили» ферма (Баксы отделениета, старшай Дьяковская Е. Д.)—фуражнай ынах ахсыттан 241-дин кг үтү ыан былаанын 120,7 бырыһыан толорбутун иһин.

БОРООСКУ КӨРӨР ЗВЕНЛАРТАН

Хадаар звено (звеньевой Дюдорова П. И.)—кыстык иһин ыйыгар хас бириднэ борооскуну 45 кг төлөһүлүтүн иһин.

«Обителней» звено (Болугур отделениета, звеновод Абрамова П. Х.)—биридин борооскуну 33,7 кг төлөһүлүтүн иһин.

Кыстың Кугда звено (Болугур отделениета, звеньевой Гермогенов М. Д.)—хас бириднэ сүөһүтүн 29,2 кг привесы илбэһын иһин.

ЫАННЬЫКСЫТАРТАН

Исанов Михаил Иванович (Арыйлаах отделениета)—кыстык ыйдарыгар хас бириднэ фуражнай ынахыттан 482 кг үтү ыан, былаанын 63,5 бырыһыаннаан куоталааһын иһин.

Артеменко Иорблина Сергеевна (Одүүлун отделениета)—фуражнай ынаһын ахсыттан 384-түү кг үтү ыан, былаанын 56 бырыһыан аһарбытын иһин.

Ксенофонтова Наталья Николаевна (Хадаар отделениета)—хас бириднэ фуражнай ынахыттан 378-тыы кг үтү ыан, былаанын 120,1 бырыһыан толорбутун иһин.

БОРООСКУ КӨРӨӨЧЧҮЛЭРГЭН

Катакинова Пелагея Андреевна (Хадаар отделениета)—51 борооскуну хас бириднэлэрин 48,1 кг төлөһүлүтүн иһин.

Петрова Ирина Дмитриевна (Мугудай отделениета)—41 борооскуну сүтүгэ суох итэһи хас бириднэлэрин 42 кг төлөһүлүтүн иһин.

Лутай Иван Григорьевич (Хоптозо отделениета)—53 борооскуну барытын тыһынаах итэһи хас бириднэлэрин 41,7 кг төлөһүлүтүн иһин.

Нерюнгрига „Чурапчы“ уулусса

Народнай депутаттар Нерюнгри куораттаагы Союзтаарын исполкомун быһаарытынан куорат иккис микрорайонун уулуссаларыттан биридэстэра «Чурапчы» диин ааттаһа. Итинник быһаары тыа ыһына.

Комментатор колонкалара

САГА СОВЕТСКОЙ ЭЙЭЛЭЭХ КӨБҮЛЭЭНИН

Советская Союз эйэни харыстааһынга, аан дойду сага сэринтин түөрэтэргэ туһалайыллыбыт тас политический курсу халбага суох тутуһар. Ити өссө биһир ураты итэстиилээх көстүүтүнэн кини сага дьонунан көбүлээһинэ буолар.

СССР КК Генеральной секретарга, ССРС Верховной Советин Президиумун Председателэ Л. И. Брежнев Индияга субу аҕай түмүктэммит ыалдьыттан ыалдьыттан кээмгэр индийскэй парламенга тыа этэрингэр Индийскэй океаны, Персидскэй хомону илларан туран, эйэ зоналар кубуктууга туһуламмыт быһаччы дьаһаллары ыһыларга этии киллэрдэ. Кини АХШ-рың, атын эрдэҕи доржосолору, Кытайы, Японияны, итини наадалааһыны асар бары госулардары, чуолаан: Персидскэй хомо оройуонугар уонна киниэхэ сыстахтар арыларга тас дойдунан байыаннай бааһыларын тэрийбэт; онно лдернай эбэтэр атын ханык элэ маассабайдык кылдыар сэрин сэрин туттат; Персидскэй муора оройуонун дойдунан суохуруулар, кинилэр не дьаһалларыгар оросопот; Персидскэй муора оройуонунан госулардар талан ылыт блоктарга холбоспот буолууларын статуһун атыһтыр; кинилэр ядернай доржосолор кыттылаах байыаннай болохторго тардылат; ити оройуон госулардарын бэйэлэрин айыппаларын баайыгар сувераннай бырааптарын атыһтыр, ити оройуон госулардары аан дойду атын госулардарын кытары сөптөөхтүк эргитиллэр; уонна муоратаагы коммуникациялар кини да мөһөйдөрү үөскөтпөт эбэтэр суоһаабыт түстөрүнэн кээкс хардарыта эбэһинэстэнэн дуоһаарда ба а л а р ы г е р

Ити дуоһаардаһыларын олоххо киллэрин эйэ дьаһаллар уонна бу регион норуоттарын тутууга суох буолууларын өстөөх империалистическай куустар дьаһыларын түмүгэр Индийскэй океан оройуонугар уонна ордук Персидскэй хомо оройуонугар үөскөбүт дьиксинэриилээх итинэн кутталлаах быһыыны-майгыны сөөрбө баа суох сымнаах этэ. АХШ 1978 сыл олунньутугар Индийскэй океаны демилитеризациялааһын проблемаларыгар советскэй-американскэй изэстиилэри кэлтэйдин тохтоппутун, сонно тута ити оройуонга бэйэтин байыаннай өттүнэн баар буолуутун күүһүрдүүтү кирибэтин санатар наада. Кини Диего-Гарсия арыытаагы базаны кээктэр, «суһаллык тэнийин корпуну» тэрийэргэ саага бааһылар көрдүүр, Индийскэй океанга АХШ бэйэс флотун үөскэтэр былааны ырытан огорор, о. д. а. дьаһаллары ылбыта. Персидскэй хомо билигин үрүт биллэбэтэх элбэх ахсааннаах муоратаагы-байыаннай армиза түмүлүнэ. Ол АХШ уонна кини союзтаахтарын 60-тан тахса байыаннай харбаабылларын турар. Ити барыта эйэ дьаһаллар бары дьоннору, уонна ордук бу оройуон дойдунан тосо дьиксинээрэ айдоһор.

Сага советскэй эйэлээх көбүлээһин Индийскэй океан кытамыларын огорор госулардарын тыын интэрисстерингэр элпиктэтир, суос-сөбөтөх биһир сылга: Азияга эйэни харыстаан хаалларыга туһуланар. Советскэй көбүлээһини кыраныһаа негүө бастагы сэгээрмилэр Азия дойдунан норуоттара кини биһирэбиллэн уонна эрэлини ылыналарын туһунан этэллэр.

М. ЯКОВЛЕВ,
ССТА ырытааччыта.

Ааспыт субуотага оройуоннаагы Культура дьэтигэр улахан спортивнай биэчэр буолла. Биэчэр үөрүүлээх чааһын ССКП райкомун иккис секретарга С. П. Макаров сагайан ыһытта. Оройуонга физкультура уонна спорт сайдыытын туһунан дакылааты ЫБСЛКС райкомун иккис секретарга В. Е. Попов онордо. Спорт ветераннара Д. П.

Улахан спортивнай биэчэр

Кладкина, С. И. Жирков, Д. Д. Эверстов уо. д. а. ахтылары огордулар, оройуонга физкультураны уонна спорду салгыы сааһынарыга санааларын эттилэр. Райсовет исполкомун председателэ М. Е. Пермяков физкультура уонна спорт сайдыытын үтүө-эриин, үрдүк ситиһиннэрин кини спорт ветераннарын, чулуу спортсменнар болохторугар ССКП райкомун уонна райсовет исполкомун бочуотунан грамоталарын туттартаата. Ити кэнниттэн спорт ветераннарын чыстээһин, бастыһарга «Урожай» ДСО уобаластаагы советин, оройуоннаагы спортсовет нааһаардарын туттарын буолла. Биэчэр ыаллыы Алексеевскэй оройуон спортивнай делегациятын кытта үгэс буолбут табаарыстын көрсүһүү спорт сорох норуоттарга күрэхтэһиннэ түмүктэннэ.

«СО» корр.

Спорт Спорт Спорт

Иэс баайан бардылар

Ахсынньы 13—14 күннэригэр оройуон кинигэр ыаллыы Алексеевскэй оройуон хамаандатын кытта спорка үгэс буолбут табаарыстын көрсүһүү ыһытылынна. Күрэхтэһин, син урукку курдук, спорт биэс көрүгэр буолла. Субуота кизэ көкүл тууга уонна гиряга көрсүһүү түмүгэ биллэнэ. Тууга бастагы ыһааһыга (45 кг) биһигиттэн интернат-оскуола IX кылааһын үөрэнээччигэ А. Улароз Алексеевскэй изэстиилээх бөбүтүн Р. Ефимовы бириэмэти бүтэ илгиз очконан лаппа баһыан кыайда. Интернат-оскуола рабочайа Д. Винокуров—маастарга кандидат, элбэги эрэниэрэр бөбөс—утарылаааччытын үөрэнээччи Д.

Шаманов мүнүүтэти тизэрэ хам баттаата. 52 кг-га дьэри ыһааһыга маастар В. Алексеевскэй кыттыгар кини киллэрбэттэлэр. Итинтэн үөһэ ыһааһыга Диригтан рабочай И. Посельскэй тэг тууга М. Сивцев очконан сөбүлүүдэ. 62 кг-га маастарга кандидат В. Слепцов уонна А. Корякин (Алексеевскэй) көрсүстүлэр. Онно биһиги киниби 4:7 ахсаанынан хотторон табыста. Опытаах маастар Н. Брызаев маһаһыга разрядтаах Н. Старостини 5 мүн. 40 сек. ыраастык уурда. 74 кг дьэри П. Черноградскэй М. Егоровка ыраастык барда. Ыалдьыттар 82 уонна 90 кг-тан үөһэ ыһааһынарга кини туруорбаккалар, босхо очконныбыт. 90 кг ыһааһыга биһигиттэн Н. Оконешников утарылаааччытын саннын лаппаакыларын хам баттаан кыайымы өссө биэргэттэ.

Ити кэнниттэн тута гиряга күрэхтэһин буолла. Гиряга кэнник кылаарга бэркэ хатыһар этибит, кыага да сылдыһыттаахпыт. Ол эрэри түһүлгэ атын көрдөрдө. Ыалдьыттарбыт алта ыһааһынан түөрдүгэр кыайан бардылар. Биһигиттэн ыраахан ыһааһынаахтарбыт И. Лазарев уонна Н. Решетникова эр утарылаааччыларынаа элбэги көтөхтүлэр.

П. Дорофеев И. Шаро-боринга, Н. Аммосов В. Петроага улахан утарылааһыны огорботулар. 75 кг-га дьэри ыһааһыга М. Барашковит спорт маастара Д. Бастиновы кытта балааха кинистэ. Кини 41-дэ сыйыа өрө аннаан кинитин хотон баран, атын хамсааныларын сабыртырда. 82,5 кг ыһааһыга ыалдьыттарытыттан 46 саастаах Саха АССР спордун маастара И. Кулачиков кыттан, спорка үһүн үйэлэни чабылхай холобурун көрдөрдө, хамаандата кыайарын тегүү буолла. Ветеран эмискэ өрө быраһыга ордук табыллан, барыта 110 очкону хомуйан П. Калачевтан 6 очконан чорбойдо. Сөөхүмүккэ уонна дуобакка (100 харахтаагы холбоон) Алексеевскэй хамаандалара эрэллээхтик кыайдылар. Сөөхүмүккэ 15 дуоскага иккилэнтэ оонньоһун түмүгэр 12:18 ахсаанынан хоттордубут. Е. Охотин Д. Постниковтыттан, И. Авакумов П. Ноговицымыттан, С. Данилов К. Чичигинаровтыттан иккилэнтэ кыайдылар. Биһиги эрлэнтэн Д. Захаров, М. Ноговицын уонна Н. Никитин

утарылаааччыларыттан 1:3 очкону ыллылар. Дуобакка эмискэ 15 дуоскага икки күннээх күрэхтэһин түмүгүнэн Алексеевскэйдар 5 очконан аттылар. Маастардар И. Пинигин, В. Кулпизиков уонна Е. Мординов эрэллээхтик оонньоһулар. Кинилэр биһиги дуобетчыттарытын С. Жиркову, Д. Чапаловы уонна Ю. Попову хотулар. Сүүс харахтаах дуобакка бэйэлэрин бэркэ билсэр Н. Кычкин уонна биһиги Е. Монастырцевтун оонньуулар 1,5:0,5 ахсаанынан түмүктэннэ. Биһиги хамаандабытыгар арай К. Монастырцев уонна А. Садальникова 2-лии очкону бааллылар. Соһуччу хотторуу тенниска буолла. А. Догордуров, күүтүлүбүтүн курдук, кинитин хотто, ол эрэри А. Архипов уонна М. Сивцева кыайтаран хааллылар. Онон биэс көрүгэр түөрдүгэр ыалларбыт хотон улахан иэһи баайан бардылар.

П. БАРАХСАНОВ,
С. ПОПОВ.
Снимок: Саха АССР спордун маастара Дмитрий Бастинов; интернат-оскуолаттан Д. Винокуров Алексеевскэй оройуон предстателитин Д. Шамановы ыраастык уурда.



П. Оконешников фотота.

ТЫЛТАН ДЬЫАЛАБА КИИРИЭХХЭ

Мин «Сага олох» Чурапчы сэлэниэтин тупсорок огоруу туһунан А. Бродников ыстатыйатын сэгээрэн аахтым.

Кырдык даһаны, сэлэниэтигэр ыһылаах-тосулуу, алданы-кээлэни элбэх. Ылан көрүүтүг, калыаһыга эрэ онгоһулаабыт тротуардарбытын, тэрилтэлэр, ыаллар олбуордарын. Тротуардарынан туһанаахпытнааһыгар таһынан ааһарбыт үгүс. Олбуордар оһон-манан аһаһан туралара көрүөхтэн сүүргү, тирээһингэ эрэ айынан ерыһаа турар элбэх. Онно харахпыт үөрэнэн илэһэн ыһааһыт. Сэлэниэс үчүгэй көстүүлэ-

Ааһааччы сэгээрэр

нэриң үрдүктүк тутар буолаахха, туһааннаахтарын модьуйан да турар, итинник итэһэстэри туораты кыаллар суол. Биһигэ ханна тутуу барбыт сыр ала-бэлэс буолааччы: араас мас сарбыдаа, буор-сыһы өргө дьэри ороһолонон сытааччы. Бу эмис кыаллар болпурус, көрдөбүлү күүскэ туруордааха. Саа, күүһүн сэлэниэс үлүскаларын, этэргэ дьылы, абааһы атаһын тоһутор аһаархайдаах баһараана буолар. Ону ылаахан автомашиналар то-

бута сүүрбүттэрэ хойуккааһыга дьэри сырыһы-айаны мэхэйдир. Мин санаабар, ити кэмнэргэ сэлэниэс ортотунан транспорт сырыһытын бэрээдэктээх баара. Улахан кыамталаах массыналар кырыгы суолларынан сырыһынааһа, оттон кини үлүскаларынан наадабыт сылдыһыга сыһардаах гусеницаах трактордары хото туһаннааха баара. Механизатордар дьалаһы быһыларын утары охсуһар наада этэ. Ханныа бэйэһэ тохтоон турууларын, өрөмүөннэниилэрин, арыһы-уматыгы тосууларын административнай күһэйиккэн болсуоһа наада. Мэндизиннээх олоһор

дьэһэр тастарын туһунан. Балаһа ордук лопоялар, туалеттара кыайтарбэт. Кыһынын бөх тоһор дьаһынтары элбэги огоруоһа. Оно бөдөн курааһа бөбү туһунан чомохтотор сөп. Очмоһо дьаһынка уу эрэ кутулуо этэ. Түмүккэр, үлэ коллективтарын олоһор сэлэниэбэт үчүгэй көстүүлээх буолуутугар элпиктэһин күүһүрдүүххэ дьиксин. Ол инниттэн туһааннаах территорияны ырааһыдыа, тупсаран онорууга болпуруостары туруоһа, пятиминуткалары ыһыты бэрээдэгин олохтуоһа.

М. ШЕСТАКОВ,
сэлэниэс олохтооһо.

СОВХОЗКА БАСТААТЫЛАР

Эрилик Эристиин аатынан совхоз комплекснай спорткнадатын биһир көрүгэр, баскетболга, күрэхтэһин Чакырга буолла. Олохтоох комсомольскэй тэриэти бэрээдэһи спортивнай биэчэри тэрийдэ. Сыһыалакы Болтоно ыһааһыга гастрольнай биригээдэтин концерте өссө туһарда. Бэрт хатыһылаах күрэхтэһингэ Чакыр спортсмен-

нара кыайан, олохтоохтор үөрүүтэрин үрдэттилэр. Кинилэртэн ордук тахсылаахтык Егор Адамов, Григорий Петров, Михаил Адамов, Антонина Петрова оонньоһулар. Иккис миэстэни Семен Васильев, Павел Митин, Анна Белыева, Мария Назарова курдук үчүгэй оонньооччулардаах Хайахсыт хамаандата ылла.

Д. ЭВЕРСТОВ.

Редактор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ.

БИНИГИ ААДЫРЫСЫТ: почтовой индекс 678700. Чурапчы с., Нага Маркс уул., 12, ТЕЛЕФОННАРЫТ: редактор—21-395, отделлар—21-495, улпсай—21-505.

«Сага олох» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского райкома КПСС и районного Совета народных депутатов Якутской АССР.